

ЭНГЭСИЭЛИ

Нам улууһун хаһыата 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ

2001 с.

Олунньу

27

күнэ

оптуорунньук

№ 23 (8866)

ДААДАР САЙДАР КЭСКИЛЛЭЭХ

Нам селотун дьаһалтата быйыгыттан село иһигэр быыбардыыр учаастактарынан арааран түөлбөлэри тэрийэн үлэтин хайысхатын уларытта, тупсарда. Дьаһалта түөлбөлөр олохтоохторун кытта көрсүһэн, салайааччылары талан, кыһалгаларын, инники былааннарын дүүллэһэллэр. Вастакы көрсүһүү бастаан Даадар учаастагы олохтоохторун кытта буолла.

Олунньу 21 күнүгэр буолбут көрсүһүүгэ село баһылыга Д.П. Корякин, баһылык солбуйааччыта Т.А. Кондратьева, специалистар С.Г. Кокорев, В. Петров, Р.Р. Кондратьева НПУ, Даадар олохтоохторун кытта көрсөн ирээ-хоро кэспэтиллэр, инники былааннары дүүллэстилэр, Даадар сайдар суолун быһаарыстылар. Даадар олохтоохторо өссө 1999 с. общество тэрийэн түөлбэ иһигэр кэжэ үлэлэри ыһпытыра, ол курдук, селога, улууска, Дьокуускай куоракка ытыллыбыт дьаарбаңка-быаһапкаларга көхтөөхтүк кытыбыттар, бэйэ-бэйэлэригэр оҕуруот ордугуа субэлэһэллэр, көмөлөсүһэллэр.

Дмитрий Панкратьевич Даадар олохтоохторун иһигэр үс сүрүн үлэ турарын эттэ, ол курдук, культура киинин тутуу, сайынны водопровод тардыы уонна олохтор сирдэрин тупсаран оҕуруу. Урут котельнайга ананан тутулуубут таас дьыны уларытан, тупсаран оҕорон культура киинэ тутулуохтаах. Бу объект 2001 сыллаагы үтүө дьыалаарга киллэриллиэн турар. Муньааха муштубут дьон уопсай күүһү түмэн, субэлэһэн, ким тугу кыйарынан көмөлөһөн тутуохха дьон этини сөбүлээн ким бэрэбинэ, ким харчы биэриэх буолулар. Онтон училище директора В.П. Иванов маһынан көмөлөһөрү туһунан эттэ. Учили-

ще администрацията дьаһалтага утары баран өссө биер учебнай корпусун оскуолага биэрэр. Олохтоохтор С.С. Хомподоев, И.И. Сивцев о.д.а. киини тутууга көмөлөһөр баалаахтарын биллэрибиттэр.

«Үөһэттэн ким эрэ кэлин эһиги онугутуугар оҕорорун күүппэккэ бэйэбит күүскүтүһэн оҕорор, онтон биһиги өттүбүттэн өйбөүл, көмө өрүү баар буолуо» дьин Д.П. Корякин сүбэттин, этиитин олохтоохтор бары өйөтүлэр уонна иншилэригэр турар бу үс сыалы толорор кыахтаахтарын биллэрдилэр. Село дьаһалтата кулууп тутуугар өстүкүлэ, тоһоҕо о.д.а. матырыйалынан көмөлөһүөх буолла.

Муньааха түөлбэ салайааччыта, киини солбуйааччылары, түөлбэ сэбиэтэ талылына, ол курдук, салайааччынан Даадар олохтооҕо, бу оройуон сайдарыгар элбэх сыратын, күүһүн-уогун биэрбит Сергей Григорьевич Кокорев, солбуйааччыларынан С.С. Земскова, С.В. Оконешиников, физорунан И.А. Сивцев, онтон сэбиэт чилиэннэринэн уулуссалар салайааччыларыра буолулар. Көрсүһүү түмүгэр село дьаһалтата олохтоохторго уулуссаларын ааттара уонна нүөмэрдэрэ сурдулуубут табылалары туттарда.

Даадарга барыта 56 ыал олоҕор, онтон 34-гэр телефон кириэн турар. Иллэрээ сыл водопровод тардыллыбыта, ол эрэри газ кириэригэр мөһөйдиир буолан көтүрүллүбүтэ, быйыл сөргүтүллүөхтээх. Аны улуспо маһынын аһахтаах, чаһынай дьон эмиз маһынын аһар санаалаахтар. Онтон Даадар сайдар, тупсар кэскиллээх, дьон олохтор усулуобуйата баар буолуо, онуоха село дьаһалтата болдомтотун ууран көмөлөһөрө, өйүүрү кэрэхсэбиллээх.

ЫАЛДЫТТАРЫБЫТ — УУС-АЛДАННАР

Ааспыт нэдиэлэргэ биһиги улуустуугар Уус-Алдан улууһун делегацията ыалдыттыы, уопут атастаһа, дуогабар түһэрсэ кэлэ сырытта. Уус-Алдан улууһун баһылыга Владимир Николаевич Черноградский, дьаһалтатын управлениеларына начальниктара, отделиларын сэбиэдистэлэрэ уонна нэһиликтэрин баһылыктара, барыта 16 киһи Үөдэйгэ, 1 Хомуустаахха, Аппааныга, уонна Нам селотун тэрилтэлэригэр сырыттылар. Намнаагы педучилищегэ Уус-Алдантан 36 студент үөрэнэр, биер дойдутаахтара студенттарын кытта көрсүстүлэр. Ыалдыттарыбыт ордук чуолаан үөрэтири, ЖКХ, экономика, тыа хаһаайыстыбатын боппуруостарынан интэриэһиргэбиттэр, биһиэхэ бу хайысхаларга туох үлэ ыгытылларын үөрэппиттэр.

Киһэ улуус дьаһалтатын дьэтигэр Нам улууһун дьаһалтатын аппаратын кытта көрсөн кэспэтиллэр. Нам улууһун дьаһалтатын элпээттээх үлэһиттэрэ доҕордуу улуус олоҕун-дьаһаһын интэриэһиргээн бэрт элбэх ыйытты биэрдиһэр. Ыйытылар сүнньүнэн тутуу төһө барарын, спортсала төһө тутууларын, үөрэх хаачыстыбата хайдаһын, төһө совхоз, КП баарын, ыччат лидердэрэ хантан хамнастаналларын, дьаһалта өттүттэн предпринимателлэргэ туох көмө баарын, чөл олоххо туох үлэ ыгытылларын, демография боппуруоһугар төһө болдомто уурууларын, Алданскай уокурукка туох үлэ барарын туһунан буолдулар. Ыйытыларга эппиттэртэн Уус-Алдан туһунан кылгас гынан баран сөптөөх информацияны ылаахха сөп, ол курдук, Мүрү эбэҕэ былырынын 3 мөл. куб м уу хаачыданан кутуллубут, быйыл бу үлэ үһүс этаба сағаланыахтаах, былырынын улууска улахан тутуу барбатах, тутуунан дьарыктанар икки тэрилтэлээхтэр, «2000 үтүө дьыаланан» былырынын Найахы уонна Түүдээх нэһиликтэригэр спортсала туппуттар, онтон бый-

ыл улуус үрдүнэн сэттэ спортсаланы тутар былааннаахтар, ыччат лидердэрэ спортиструктор штаттытан хамнастаналлар, предпринимательство фондата кадрдыгар табыллыбака былырынын үлэ-таһаарыта, предпринимательствонун нэһиликтэр баһылыктара быһааччы хонтуруоллууллар, чөл олоҕу пропагандалааһына анал программа ылыммыттар, комитет тэрийбиттэр, общественность күүһүн туһаналлар, 14 үлэһиттээх духовнай сайдыы киинин тэрийбиттэр, былырынын Уус-Алданга 440-ча оҕо төрөөбүт, 420-чэ киһи өлбүт, арахсыы элбэх эбит, улууска ханна да барбакка олоҕор киһи ахсаана 22400 тэнгизэр, совхоз дьин суох эбит, 13 кооператив баар, онтон үлэһиттэрэ 10, маны таһынан араас хайысханан үлэһиттэр баһынай хаһаайыстыбалар ассоциациялара баар, кэнники 5 сылга үөрэх хаачыстыбата үрдээбит, 52-53 бырыһыанга тиийбит, ааспыт сылга 84 учуутал курска үөрэммит, 25 учуутал соисканиегэ үлэһиттэр, былырынын 12 оҕо оскуоланы мэтээлинэн бүтэрбит, бүтэрбит оҕолортон 43 бырыһыана үрдүк үөрөхкэ кирибит, былырынын 3 киһи үтүөлээх үлэһит, 34 үлэ туйгуна буолбуттар, Мирнэй куоракка 2,5 мөл. солк. суумалаах бордодукта батарылыбыт.

Онтон уус-алданнар биһиги улуустуу туһунан кредиторскай испит төһөтүн, экономика управлениета улуспуну кытта хайдах үлэлэһэрин, ыччат отделыгар хас киһи үлэһитин, бюджет туолуута хайдаһын, хас спортсала баарын, маассабай спортка туох үлэ барарын туһунан ыйыталастылар.

Көрсүһүүгэ икки улуус дьаһалталарын баһылыктара В.Н. Черноградский уонна А.Н. Дьяконов инникитин көмөлөсүһэн, бэйэ-бэйэтэн үөрэнэн, уопут атастаһан биригэр үлэһиттэргэ субэлэстилэр.

В. РЫКУНОВА

Хатын-Арыы нэһилигэр баар улууска биллэр «Дьөһөгөй» хаһаайыстыба салайааччытын З.В. Винокуровы көрсөн ааспыт сылы хайдах түмүктээбитин, быйылгыга туох былааннааһын ыйыталастым.

Винокуровтар дьэ кэргэн сүрүн дьарыктара сүөһү иитиитэ, эти,

лары» кытта дуогабардаһан туруорунаары былаанналар.

Иллэрээ сыл 5 ынахтаах, 5 сибииньэлээх сағалаабыт буоллахтарына, билигин сүөһү элбээн оттобуттара тийибэт буолан эрэр, 25 га оттуур сирдээхтэр. Сайын оттуурга сөптөөх Т-16 (шасси) трактор-

Тыа сирэ уонна рынок САЙДАР СУОЛЛААХ ХАҤААЙЫСТЫБА

Иллэрээ сыл 5 ынахтаах, 5 сибииньэлээх сағалаабыттар, билигин уопсайа 27 ынах сүөһү, биер үөр сылгы, 10-ча төрүүр сибииньэ тураллар. Эбиллэн эрэллэр, кэспэтир 2 ынах, 2 сибииньэ төрөөбүттэр. Ааспыт сыллаагы көрдөрүүлэрэ куһаҥа суох, ол эрэри онтон барыыс киллэриилэрэ кыра, ороскуота уон очко. 20 т. үтүт туттарбыттарыттан, үксүн МУНУ ЖКХ, типография курдук тэрилтэлэринэн атыгылаан батарыттар. УлусПО 2-с суордунан 6 солк. туттар эбит. УлусПО-га эти эмиз туттарбыттар уонна бэйэлэрэ уопсайа 1,5 т. эти атыгылаабыттар. Ону таһынан 0,5 т. эт гааска холбоһун төлөбүрүн суотугар барбыт. Оҕуруот аһынан дьарыктанаары былырынын оттуулар улахан таас теплица туттубуттар, бу уопсайа 300 тыһ. солк. кэриҥэ сыаналаах тутуу буолбут. Исэскэ кирибиттэрин төлөһө сылдьаллар, ангардас соторутаагыта гаас киллэриитигэр 43 тыһ. солк. төлөмүт. Теплица оҕоһуута туолан, дохуоту быйыгыттан дьыннээхтик биэриэхтээх, ол да буоллар былырынын сайын устата оҕурус, помидор, атын ас үүннэрэн атыгылаан номнуо 30 тыһ. солк. киллэримиттэр.

Переработкалыыр салааны хаһаайыстыбаларыгар киллэриин эрэллэр. Итиччэ элбэх сүөһүнү, сибииньэни иитэргэ-аһатарга сизмэ аһылык оҕороору «Туймаада-лизинг» тэрилтэни кытта дуогабардаһан 65000-лаах комбикорм оҕорор дьобуус собуоту туруоран үлэһиттэр. «Туймаада-лизинг» иэстээх хаһаайыстыбалартан сизмэ ылан, комбикорм оҕорон төттөрү «Туймаадаларга» туттараллар, хамнаһы бордодуксуйанан аахсаллар эбит. Быйыл өссө үтүт переработкалыыр дьобуус сыағы, эмиз «Туймаада-

даахтар. Окко ороскуоттара уопсайа 80 тыһ. солк. буолар, ангардас кыһын биер кэбиһиллээх оту киллэрэргэ 1 тыһ. барар.

Кэргэннэр 2 үлэһит ылбыттар, үлэһиттэртэ 3 ый буолбут. Кырата 10-ча үлэ мистэтэ бу хаһаайыстыбага тахсын сөп да, үп-харчы тийибэт. Оттон былаан элбэх. «Теплицаны кэргэтиэхпитин, сибииньэ хотонун, Эбэҕэ сайылык тутуохпутун бағарабыт», - диир Захар Васильевич. Кини хаһаайыстыбаны кэргэттэххэ, валовой бордодуксуйаны элбэттэххэ эрэ дохуот үрдүүрүн, барыыс кириэрин өйдөөн итинник дьаһанар. «Ордунарбыт сайдыыбытыгар барар», - диир. Ол эрэри ордуналлара олох кыра, кредит иһин төлөһө сылдьаллар. 1999-2000 сс. производствонун кэргэтигэ микрокредитованиенан 190 тыһ. солк. 1 сыллаах кредити ылбыттар. «Ыларга үчүгэй этэ, толүүргэ болдьоҕу кылгас, ыгым буолан таҕыста, кэһэйдит», - диир Захар Васильевич. Төлөөн бүтэ илик, билигин да 70-ча тыһ. солк. иэстээхтэр. Ол да буоллар сайдар суоллаах хаһаайыстыба кредитэ суох табыллыбат. Эр кэмнээх кредит биэрэллэр буоллар, улахан көмөлөөх буолуо этэ, бу курдук күргүөмнээхтик, таһаарылаахтык үлэһити сылдыар «Дьөһөгөй» өссө күүс ылан, былааннамытын олоххо киллэриэ, өссө элбэҕи оҕорон таһаарыа, ол улуустуу экономикатыгар, тыатын хаһаайыстыбатыгар туһалаах буолара саарбаҕа суох.

Л.НОВГОРОВОДА

НАМҤА — ААН ДОЙДУ РЕКОРДА!



Семен Петрович Алексеев - Ууһут Сэмэн спортсмен-экстремалист аатырбыта ыраатта. Билигин киһи мүлчүргэниэх сырытын ааҕар да сипсэт буолан эрэллэр. Экстремалист дьин тыл сахалыы өйдөбүлэ өлөр-тиллэр кирибин дьин буолар. Кыратык даҕаны сыһа туттуу, уолуун хаалыы олохтор бүтэһиктээх түгөн буолуон сөп.

Сэмэн муус аннынан ойбонтон ойбонго умсаһа тахсарын истибит да, илэ харахтарынан көрбүт да

дьон билигин элбэхтэр. Киһи ити кутталаах быһылаанын хас сырыы ахсын уустугурдан иһэр.

Аан дойду саҥа рекордарын суруйар Гиннес кинигэтигэр кириэн сөптөөх, икки атахтаах, иһинэн сирдээх ханан да, ханна да оҕорботоох быһылааныттан кыйылаах таҕыста биһиги Сэмэммит. Итини саас-сааһынан кэспэ-тээххэ маньык.

(Салгытын 4 стр. көр)

Сүгэ хоппотогун сүбэ кыйар

ҮТҮӨ САҤАЛААҤЫН САЛҤАННЫН

Биердиилээн дьон, дьэ кэргэттэр, тэрилтэлэр коллективтарын үтүө санааларынан салайтаран уонна СР Президенин М.Е. Николаев 2000 с. от ыйын 15 күнүнээри ыйааһын толорон үөрэх салаатыгар, оскуолаарга попечительскэй сэбиэттэр тэриллэн үлэһиттэр. Нам с. администрациятын олунньу 13 күнүнээри дьаһалтын аны оҕо садтарыгар попечительскэй сэбиэттэр баар буолулар. Нам с. сүрүн тэрилтэлэрин уонна дьаһаһыла-садтарын салайааччылары биергэ мустан, илии тутуһан попечительствонун олохтуур үөрүүлээх быһыыларамайгылары олунньу 14 күнүгэр 1 № «Солнышко» оҕо садыгар буолан ааста. Нам с. дьаһалтатын баһылыга Д.П. Корякин, солбуйааччыта Т.А. Кондратьева муньағы салайан ыһтылар, тыл эттилар. Д.П. Корякин бу тэрийи сыалын-соругун, Нам с. баар 10 оҕо садтарын материальной базаларын туругун билиһиннэрдэ. Ол курдук бу тэрилтэлэргэ уопсайа 485 оҕо, 200-чэкэ үлэһит бааллар. 2000 сылга Намга 129 оҕо төрөөбүт, 121 оҕо детсадка кирибит. Маньык улахан коллективтаах тэрилтэлэр үгүстэрэ эргэргэ 50-с сыллардаағы дьизлэргэ олоҕорлор, 1, 2 №-дээх садтар 30-с сс. тутулуубут дьизлэрдээхтэр, саамай кэнники тутуу 1989 сыллаагы. Үбүлэһин сүнньүнэн аһынан хаачыһыыга эрэ тиийэр, ол да буоллар капиталнай өрөмүөннэр ыһтылаллара былаанналар. 2000 үтүө дьыаланы салҕаран быйыл 1 №-дээх детсадка 50 мистэлээх пристрой тутулуохтаах. Бу барыта төрөһүттэр, киһилэр үлэһитир коллективтара субэлэһэн, ылсан көмөлөстөхтөрүнэ сағанар суол.

Попечителлэри билиһиннэриин буолла: 1 № детсадка - МУНУ ЖКХ, «Ленагаз» АО, 2 № «Кустук» - суолу өрөмүөннүүр уонна оҕорор ГУП, 3 № «Кэңчээри» - Намнаагы УлусПО, 4 № «Чэир» - алмаһы кырыһылыр завод уонна Сбербанк, 5 № «Кэскил» - ПМК «Намгазстрой», 1 № «Кыталык» прогимназия - Намнаагы промкомбинат» АО, 7 № «Туллукчаан» - «Сахателеком» ГУП Намнаагы филиала, улуустаағы почтавай сибээс тэрилтэтэ, 2 № «Көлүкэчээн» прогимназия - «Быйан» САО, «Кэскил» б/х, санаторнай дьаһаһыла - ЦЭС Намнаагы учаастага, «Семидветик» оскуола-садка - НПУ ананьылар.


4 №-дээх детсад сибээсизэ И.В. Охлопкова бэйэтин коллективин ситиһилэрин кэспэстэ, тэрийээччилэргэ, попечителлэргэ махталын уонна эрэлин тириэртэ. «Солнышко» оҕолоро ырыа ыллаан мусту-буттары эррдэлээтилэр, сэргэхситилэр. Көрсүһүү кыттылаахтара төгүрүк остуол тула кэспэстилэр, биергэ үлэһиттэрин субэлэстилэр.

Бэйэ информ.

ХАМААНДА СУУМЭРДЭНЭР

«Ньидили тойон мунҕхатыгар» барарга улуус хамаандатыгар дьону сүүмэрдир күрэхтэһини булчуттар уонна балыксыттар улуустаағы обществолара тэрийэн ыһта. Манна муус алларытыгар, үтүмэх ыгытытыгар нэһиликтэртэн 50-ча киһи кэлэн күөн көрүстэ. Ордук тэрээһинээхтик Арбын уонна I Хомуустаах балыксыттар кэлбиттэр. Эдэр уонна орто саастаах анныһыһыттар түөртүү ойбону, 50-тан тахса саастаахтар иккилии ойбону аллардылар.

Тэрээһин үлэлэр салгыы бара тураллар. Бэйэ информ.



эх үлэни тэрийэн быһпыттар. Ордук улахан болдомтону тематической уонна дьону саастарынан көрөн кинилэргэ аналлаах араас мероприятиелары үрдүк таһымнаахтык тэрийэллэр. Ити үөһэ этиллибитин курдук кинилэр биир баҕа, буюмнуу санаалаахтар, ол - видеопроекторы булуу. Итичэтигэр ханнык да конкуренциятан куттаммакка, уруккуларын курдук киинэ көрдөрүүтүнэн дьарыктаныхтарын баҕараллар.

САНА ТУТУУ ТУЬУНАН

Ыччат киинэ дьон быһа тэрийэн үрдүттэн ааттыыр эбиппин «Үрдэл» ыччат туристической киинин директора М.Р. Пе-

Онтукпут улахан ороскуоту эрайэр буолан таһыста. Агардас уотун боппуруоһун быһаарыыга 1,5 мөл. солк. наада. Маны таһынан саҕа суолу үктэтии, котельнай туттарыы о.д.а. боппуруостар бииртэн-биир күөрэйэн тахсан иһэллэр. Аны туран уунан хааччыллыыта наһаа ыарахан буолсу. Итини тэнгэ дьон-сэргэ сылдыарыгар олус ыраах. Дьэ ол иһин экономической өттүнэн ночнооттоодунан Намга тутарга дьон быһаарылынна. Тутууну Ыччат министерствотын нөһүө республика правительствота уонна улуус дьаһалтата кыттыһан ытталлар. Правительство хайы-үйэ 2 мөл. солк. Ыччат министерствотыгар

ыһпыт. Улуус дьаһалтата 1 мөлүйүөннээх тутуу маһынан хааччылаахтаах, итини тэнгэ 1 мөлүйүөннээх бу тутууну көрүүнү-истиини (содержание) уйууохтаах. Онон үп

Бу — интэриэһинэй!

ЫЧЧАТ КИИНЭ ХАЙДАХ БУОЛУОБАЙ?

Улуус киинигэр Ыччат киинэ дьон ааттаах саҕа тутуу ыһтыллан, аны күһүн үлэһэ киириэхтээгин туһунан кэпсэтии күөрэйбитэ ыраатта. Истэр быһаһын тухары:

«Ол эмиэ туохпутуй, культура киинэ баар, кинотеатр баар, ветераннар балаһаннара баар, Оҕо түөлбөтө баар, аны ыччаппыт киинэ итэһэ дуо?» - дөһөллөр. Конкуренциялаһан бэйэ-бэйэлэрин мөһөйдөһүөхтэрэ, дьон сылдыһа суоҕа, үксүн иччитэх туруоҕа о.д.а. дьон куолулууллар. Ыччат киинин онугар I Хо-мустаах мыраанын үрдүгэр туристической комплекс тутуула-ра ордук дьон дакаастыы сатыыр дьоннор бааллар. Итин-тэн ситтэрэн, хайа тутуута ор-дук табыгастааһын, барыстаа-һын, улууска ордук туһалааһын билээри ыччат уонна культура үлэлэрин сүрүннүүр специали-стары, салайааччылары кытта көрсөн кэпсэтиим, кинилэр туох санаалаахтарын билэргэ холон-нум.

Ааспыт сылга 56 тыһ солк. кэ-рингэ үбү киллэр-дибит. Өссө элбэх эбитэ буоллар, туох да куһаҕана суох буолуо этэ. Ол эрэри сылы быһа ыһтыллар мероприятиелар кизэргэтиилэри-гэр, онуоха тут-тулларматыры-аалларга төһө харчы ороскуот-танара буолуой! Аппаратурабыт олус мөлтөөтө, кыратык үлэлээ-тэ да итийэн хаа-лар, эргэрэн. Маны саҕардарга дь у л у н а б ы т, көмө көрдөһөбүт. Аһыйах сыллаа-һыта Бүлүү бөлөх улуустарга семи-нарга сылдьан барыларын кэрийбиппит. Сөрү дьон сөҕөн, санаам түһэн кэлби-тэ. Ол диэки улуустар нэһили-эктэрин кулуптара аппара-тураларынан, оборудованиелары-нан хааччылыылары бу биһиги улууспут киинин кизиннээһэр быдан ордук, саҕа уонна күүстэ-эх этилэрэ. Олус да ымсыыра санаабытым. Отгон биһиги улу-успут киинигэр (нэһиликтэри этэ да барыллыбат) саатар, биир киһилии аппараатурабыт суоҕа кыбыстыылаах суол.

Ыччат киинэ атын культур-най тэрилтэлэргэ конкурент бу-олуо дии саныыр олох сыһа. Чахчы тэрийэр дьобурдаах са-лайааччыны булан туруордаха-рына, кэрэхсэбиллээх меропри-ятиелары утумнаахтык тэрийэр буоллаһтарына, дьон син ол ди-эки халыйыа. Ити эрэри баҕа-лааһы барытын баһарыа суоҕа. Биһиги да, кинотеатр да, вете-раннар балаһаннара да быар ку-стан олорон биэрбэппит чахчы. Дьон болдомтотун тардар меропри-ятиелары толкуйдаан тэрий-эргэ турунарбыт чуолкай.

Михаил Степанович өссө да элбэҕи кэпсээтэ, санаатын үлэ-һиннэ. Эбии кэпсээх быһыы-лааҕа да, Намнаағы кино видео-техкиин үлэһиттэрэ туох санаа-лаахтарын билэргэ тиэтэйдим.

БУӨМНЬУ САНААЛАРА БИИР

Культура бу тэрилтэтэ нэһи-лиэннээҕэ кизиник биллэр. Ман-на дьэ ис өттүгэр өрөмүөн ыһтыллан көстүүтэ сэргэхсий-битэ харакха бырабыллар. Инши-китин эбии сыһыары тутуу ыһтар быһааһаахтар. Коллек-тив сүрдээх иллээх, туох да үлөттөн иннэн турбат, бэйэ-бэй-элэрин хардарыта солбуйсан үлэлииргэ үөрэммиттэр, онон мероприятиелары ыһтарга чэп-чөкү. Ыччаттарга дискотекалар-ы ыһтарынан үлүһүйбэттэр. Арыгы сыттаах дьону киллэр-бэттэр. Дьон онукка үөрэммит.



«СААТАР ЭРЭ ТУТУЛУННУН», —

дии тоһуйда А.Ф. Шестаков аатынан Культура киинин ди-ректора М.С. Павлов. Биһиги тэ-рилтэ, диир киһи, адьас ханан да аныгы ирдэбилгэ эһиэттээбэт эргэ дьыһэ олоробут, үлэлибит, маны солбуйуохтаах аныгылыы саҕа тутуу хаһан кылбайан, дьэндээн тахсаар биллибэт. Сэ-бизекэй саҕана төһөлөөх ССКП райкомун I секретара, райсовет председателэ Культура дыба-рыаһын туттарыыны туруорса сатаабыттары буолуой?! Ол ту-хары наар эрэнэрииттэн атын суоҕа. Араас таһымнаах депу-таттар мөһөйбүт түөстэригэр, дараҕар сарыннарыгар накаас онорон сүктэрбиппит, көтөхтөрбүппүт да, көрөрбүт курдук, үчүгэй өттүгэр ула-рыйыы суох. Хата, төттөрүтүн, дьыл-хонук ааһан истэһин аайы, эргэрэн, эмэһирэн, харааран-бо-руоран мөлтүүр өттүгэр ула-рыйабыт. КСК (культурнай-спортивной комплекс) тутуулар дьон сирэ анаммыта, сүрдээх үчүгэй макета оҕоһулан мун-ных аайы көрдөрүүтэ туруорул-лубута. Ону баара быһааспыт уларыйан хаалан издэйдибит. Күн бүгүн үлэли тулар куру-уппутун эргэ, харана, куһаҕан диэбэттэр араас таһымнаах түмсүүдэр, муннахтар өрүү бу-олаллар. Бу кэлинни уларыйыы кэмигэр хайы-үйэ икки баһы-лык олорон ааста, үһүс саҕа киһи олорто. Культура эйгэтин табатык өйдүүр, өйүүр, көмөлөһөр санаалаах баһылык талыллар диэри манньк оло-рроҕо тийэбит.

Ыччат киинин тутуу туһу-нан дьонгон истибитим. Туттуу-нар. Кулууп тутулуохтаах ми-эстэтин эрэ ылбатынар. Син хаһан эрэ кулууптаныахпыт турдаҕа дии. Биһиэхэ конкурент, бэрт былдыһаааччы буолбаттар. Тоҕо диэтэххэ, нэһилиэннээ эл-бэх, ордук ыччат өттө. Биһиги ыһтар мероприятиеларыбытыгар, дискотекаларбытыгар киирэр дуона суох үппүтүнэн олоробут курдук саныыллары отой сы-

Киин директора В.Д. Попова ыччат уонна оскуолалар үрдүкү кылаастарын оҕолорун икки ар-дыларыгар ситимниир утаһынан биһиги эрэ буолабыт быһыыла-ах диэтэ. Киһи эппитигэр өйдөтөххө, кырдык, кэнэҕэски ыччаттар общество, дьон орто-тутар тахсыларыгар бэлэмнэ-рэ татым буоларыгар тийэр. Оннооҕор оскуолалар бэйэлэрин икки ардыларыгар сибээстэрэ мөлтөх, тэрийэр бизэһэригэр сылдыһпаттар.

Норуокка биллэринэн кино-театрынан ааттанар бу тэрилтэ коллектива ааспыт сылга 122 тыһ. солк. үбү киллэриммит. Итинтэн лэп курдук анара видеокассетаны уларсартан кил-лэриллибит. Уп кырыымчык бу-олан саҕа киинэ кэлиитэ тохто-обут. Саха сиригэр сыл устатыгар баара эрэ 3-4 киинэ кэлэр эбит. Ол иһин киинэни көрдөрүү уруккутааһар өссө но-чноотурбут. Быларыын баара эрэ 11,3 тыһ. солк. үбү киллэрбиттэр. «184 тыһ. солк. сыаналаах видео-проектор булунарбыт буоллар, — диир Вера Дмитриевна. - Би-һиги бэйэбит аналбытынан үбү балачча киллэриниэ этибит. Кур-даттартан арендаһан видео-кассеталары экранга улаатын-наран көрдөрө сылдыһыбыт. Онон киһи кэлиитэ элбэх этэ. Республика правительствотын председателэ В. Власов отчуот-туу сылдьан мин ааппар сурук-та суруйун диэбит. Ону суруй-буппут төттөрү эргийэн кэлэн бэйэбит тойоммут И.И. Готовцев остуолугар сытар. Өтөрүнэн бу-лан биэрэр санаалара суох. Хаа-рыаны, видеопроектордаахпыт буоллар талбыт кассетаны туох да кыһалтата суох көрдөрө оло-руо этибит. Итини тэнгэ Вера Дмитриевна ыччат киинин туһу-нан тутуу боппуруоһугар үбү түмэн селоҕа биир дьоһуннаах культура киинин туттарар ордук буолуо этэ дьон баҕа санаатын эттэ. Кинотеатрдар үгүс өрүттэ-

туховтан истэн соһуйдум. Дьин-нээһинэн Ыччат спортивной-ту-ристической комплекска дьон ааттанар эбит. Соҕотох биир эрэ дьэ тутулуохтааһын курдук саныырым эмиэ сыһа буолан таһыста. Михаил Романович кэп-сииринэн 390-ча кв. м. иэннээх, быһа холоон 200-кэ олоһор ми-эстэлээх саалалаах, ураһалыы өрө хоройон тахсар моһуоннаах киин-куон сценалаах (циркалар кэлиэхтэрэ дьон) сүрүн тутуу-ну таһынан 6-8-тыы миэстэлээх үс коттедж-гостиницалар, сайынны өттүгэр туһаныллар улахан теннис корда, волейбол, баскетбол о.д.а. площадкалары баар буолуохтара. Бу Киин сүрүн хайысхата туристической буо-ларын быһыытынан «ЭХО» оро пааркатын аттыгар Кэңкэмэҕэ эмиэ база тэриниэхтээх, балык-тааһынна, сир астааһынна ана-ан Фрунзеҕа дьон тохтоон сын-һанар усулуобуйата тэрилли-эхтээх. Итиниэхэ Үрдэлтэн ура-ты Фрунзе нэһилиэгин дьа-һалтата (И.Г. Ядрихийская), ай-ыһа харыстабылын улуустаағы комитетта (Ю.П. Ермолаев) күүстэрин холбуурга сөбүлэ-спиттэр, илии тутуспуттар. Ыч-чаты байыаннай-патриотичес-кай иитиигэ бэлэм усулуобуйа-улуустаағы военкомат дьарык-танарга бэлэм.

Билигин бу комплексы тутуу бырайыага оҕоһулла сылдыар. Улууспутугар тутуу ыһтарга көнүллээх (лицензиялаах) биир да тэрилтэ суох эбит. Онон «Дьу-луур» фонда сакаасчыт ороолун оонньуохтаах боппуруоһа быһа-арыллар. Бэдэрээччиккэ эмиэ тутарыгар анаан көнүл ыһыыта ситиһилиэхтээх.

Бастакы вариант быһыыты-нан тоҕо мыраан үрдүгэр туппа-тыгыт дьон ыйытыыга Михаил Романович бу курдук быһаарда: — Кырдык, онук кэпсэтии, баҕа санаа баара. Миэстэтэ суол таһынаағы карьертан (мыраан үрдэ) Үөдэй диэки өттүгэр этэ.

өттүнэн бөһөх соһуспут.

Дьыксинэр төрүүттэр суохтар. Онон Ыччаппыт киинэ спортивной-туристической хай-ысхалаах буолан тахсыыта куль-тура тэрилтэлэригэр бэрт был-дыһар, конкуренциялаһар кут-тала бэбизекэттэн уһуллан таһыста. Дьаһалта ыччакка отде-лын сэбиэдиссэйэ А.И. Соловьев билигин селоҕа 14-тэн 30-гар ди-эри саастаах 2071 оҕо киһи баа-рын туһунан этэр. Дьэ баҕа ча-халың армия иллэн кэмин ха-аччыларга өссө хас да киһи ту-туллуон наада курдук. — Үтүмэн үп анаммытын кэинэ, Культура министерствотын кыттыһынан улахан Культура дыбарыаһын тутуохха баар этэ, — дьон бэйэтин баҕа санаа-тын культура отделын сэбиэ-диссэйэ А.В. Кирилин этэр. Ол эрэри бэйэтин министерствота үбүнэн кыттыһар кыаҕа суодут-тан эмиэ да туттунар курдук. Урукку КСК сметнай-бырайы-актыыр докумуоннарын көтөҕөн адалан остуолга өрөһөлүү кутан кэбиспитэ. Кырдык, КСК да бырайыага ымсыырбыт санааҕа куһаҕана суох этэ. Бэлэм бырай-ыагы, этээччи эттэһинэ, туһаны-аха эмиэ сөп курдук.

Сорохтор I №-дээх орто ос-куола уонна гимназия мунук-тарыгар сыһыары, холбуу тутан үөрэнээччилэри уонна ыччаты биир тыһынныр, сибээстэһиннэ-рэр киһи гынаахтары баҕарал-лар, атыттар Оҕо түөлбөтин дьа-рытын кэңэтэр киһи курдук ту-туохтары баҕараллар.

Чэ туох да диэбитэрин иһин, хайдах да ааттаммытын иһин бу Киин тутулуунун эрэ. Тутулу-бут дыбарыас иччитэх туруо суоҕа. Улууска, селоҕа ыччакка, бар дьонно бэйэтин аналдын то-лорон сулууспалыа турдаҕа.

Григорий ЭВЕРСТОВ

ИЛИИ ҮЛЭТИН ЧЭПЧЭТИЭХХЭ

Туһалаах
сүбэлэр

Хотон ыарахан үлэтин бэйэ кыаһынан чэпчэттэххэ сүөһүнү дэлэччи иитигэ кыах үөскүүр. Чараас таһаһынан, эрһиинэ саппыкынан кыһынгы тымныыга хотонтон кирэ-тахса сылдыан, наар илиинэн иһиккэ тийээн, баһан ноһому соһон таһааран сүөкээн баран, бал-баахтаан күнтэн-күн энкилэ суох үлэлээн, сүөһү ноһомун хотонтон таһаары үлэтэ толоруллар. Маны киһи эрэ, ордук ыччат уонна сааһырбыт дьон тулуйбаттар.

Мин күтүөтүм Петров Е. И. чаһыйнай хотонугар ханаабага тимир листтэн хорууда онорон тутта сылдыбыта уонна күрдүбүт ноһомун хоруудага түһэрэн баран, ноһомнаах хорууда тын боробулооханан иилэн хотонтон таһааран соһон илдьэн балбаахтыыр сиригэр умса эргитэн сүөкүүр, балбаах бөлөм буолар. Маньнык ньыманы туттар инниттэн хотону эрдэттэн былааннаан оноруохха, онтон эргэ хотону муостатын көтүрэн хат оноруохха. Ханааба баһана туһайытыгыр түбүх сүөхтээх уонна иннигэһа суох көнөтүк барыхтаах. Таһырдыа тахсарга кыра аан оһоһулдуохтаах.

Ханааба иһигэр ноһому күрдүн түһэрэргэ, тимир илиистэн эбэтэр халтаһынтан хорууда оһоһуллар. Сииги оброботунан уонна чэпчэкиниэн харьба халтаһын ордук буолар. Хорууда уһуна соһорго бэйэ кыаһыттан көрөн быһаарыллар, ханааба устатын саға буолуон сөп. Соһорго чэпчэки буолдун дьэн хорууда аныгар ханаабага туора анал тутулукка тимиртэн ролик оноруохха наада, хорууда ханаабага түспэтин наадатыгар ролик чаастаты оһордулар. Сүөһү ноһомун күрдүн хоруудага түһэрэн баран, күрдэвинэн дэхси гына таарыйыллар, таптаыйыллар. Хоруудага кутуллубут ноһому анал кыра аанынан таһырдыа соһон таһаарарга күрүчүктээх трос эбэтэр бына туттуллар. Ол күрүчүк хорууда бизилэтигэр кэтэрдиллэр, бу үлэ барыта таһырдыаттан толоруллар. Хорууданы кыра хотонтон илиинэн соһуллар, обургу хотонтонго илии эбэтэр электрическэй приводтаах лебедкалары туттуохха сөп, ону таһынан көлө күүһүн туһанар ордук сыннаһалар.

Хотон тутуутун сағана үлэлээх буолан баран, кэлин сылларга сыннаһалар буолуо. Үчүгэй, тупсаһай оһоһуулаах хотонго сүөһү ыарахан үлэтин көрүү дьийлээхтэргэ, хаһайыстыба үлэһиттэригэр улахан чэпчэтиги буолуон сөп. Хотон-норбут наһаа быһыргылы ноһому сыбахтаах тураллара бөлүөлөк уопсай көстүүтүн алдыатар. Аныгылы тупсаһай, үчүгэй көстүүлээх хотоннору туттар кэммит кэллэ. Биһиги тыа сирин дьонугар сүөһү иитиэтэ саамай ииттигэр сүрүн салаабыт буолла. Онон дьон-сэргэ бу салаага ыарахан үлэтин чэпчэтиги быһытынан бу этиилэринэн онгостон туһаналлара наада. Үөһэ ахтыллыбыт хотон оһоһуутун сорох көрүнгэрин атын сиргэ онгостон, туттан, биһирээн оһороллор.

Саамай тымныы өтөн киһирэ си-

ринэн истиэнэ буолар. Маньнык намыһах истиэнэлээх халын, кураанах буор сыбахтаах истиэнэ ичигэс буолуон сөп, хас күһүн айыы сыбаабаккын. Хотон истиэнэтин сыгыары соғус уонна намыһах, кытыы өһүө, киһи муостага турдаһына тэннээр үрдүктээх буолуохтаах. Онтон ортоку баһаналар үрдүк буолаллар. Капитальнай гына буорунан халыннык сыбааха наада. Сыбаһыг раствора бөҕө тутулуктаах уонна ардаһтан суураллыбатын наадатыгар макиинни, сизмэ атаһын, солломону кырбаан, дробилкалаан быһыаха сөп. Хотон туоратын эмиэ аанын үрдүгэр диэри намтата сатыаха. Ол аата туоратыгар эмиэ чоғдоон үөскүүр уонна истиэнэ намтыыр, сыбаа аччыыр. Хотон үрүт сабыы маһын кутуо сүөхтээх, тэн буолуохтаах. Оччотугар хотон истиэнэтин сыбаға үргүлдүү сөбөргөһүтүн үрүт сабыытын хаптаран сыбыһыт.

Хотон өһүөлэрин модьу маһынан халын буору уйар гына былааннаан оноруохха. Үрүт сабыытын модьу соғус сирдизинэн хатырыгын суллаан онорор ордук. Даньын үрдүнэн халын ыраас буору кутуллар. Үрдүк буора сөбөргөһүтүн буорун сабыахтаах. Күүстээх ардаһтар сөнүүлэрин халтарыгар наадаттан хотон үрдүн буорун туой буорунан бүрүүйөххэ. Ол үрдүнэн сыгыты киһин тэлгэтиэххэ, оччоҕо түргэнник кырыстыһар.

Ардаһ уута хотон истиэнэтин сыбаһын суурайбатын наадатыгар хайа сатанарынан толь бытархайын сыбаах симиэһигэр утан балык хатырыгын курдук сыбаан кэбиһиэххэ, итиннэ эмиэ шифер бытархайын, мас хатырыгын туһаныаха сөп. Маньнык хотон үрдэ томтовор истиэнэтэ намыһах уонна сыгыары буолан кыһын хаар саба түһэн ичигэс буолар. Бу курдук оһоһуллубут хотонго балаһа сүөһү туорар буоллаһына, хотон үрдүнэн муоста тутан көлө уонна трактор сылдыар гына былааннаан оноруохха сөп. Оччоһуна кэбиһиилээх оту хотон үрдүгэр таһааран, үөһэ түннүгүнэн оту уган, сүөһүнү аһатарга табыгастаах. От түннүк туһайытынан, күкүүр көрүдөрүгэр түһэр уонна сүөһүлэргэ тарбаттылар. Бу муостаны сүөһүлэри уунан хааччыыһыга эмиэ туһаныаха сөп.

Маньнык хотону үөһэнэн түннүктээтэххэ сырдык буолар. Күнүһүн целлофан түннүгү туруоруохха, киһэтин ити түннүгү ылан баран, ичигэс сабыһынан хонноруохха. Хотон эркинин үөһэ өттүгэр сыгыары уһун түннүгү оноруохха сөп.

Билигин кыахтаах котел оһоһу ханна баһарар онорор буоллулар. Хаһайыстыбага дьизини, гараһы, хотону, атын да иттиллэр тутуулары биир котельнайтан таас чоғу, гааһы уматан иттигээх сөп. Оччоҕо хотону үрдүк, киһэн түннүктээх шифер кырыһыһалаах гына тутар ордук.

В. КОЛЕСОВ,
рационализатор,
предприниматель.
Модуль

—Биһиги училищебытыгар 35 улуустан барыта 261 оҕо үөрэнэр, ол иһигэр 9-с кылаас кэнниттэн 163. Хоту улуустартан 51, Арктической зонаттан 36. Саамай элбэх оҕо Нам улууһуттан үөрэнэр—122, Нам селотуттан 30 оҕо, намнарга кыахпыт баарынан уопсай дьэз биэрэ сатыбыт, холобур, Нам селотуттан сылдыар 30 оҕоттон 27-тэ уопсайга олоһор. Нам улууһун нэһиликтэриттэн барытыттан бааллар. Социальной реабилитация училищетын быһыытынан кыамат ыал оҕолорун, тулаайах оҕолору ыла сатыбыт, ол курдук 23 тулаайах оҕо үөрэнэр. Бис лицейскэй группа баар. Лицей буолаары докумуоннары бэлэмнээн правительствога киллэрээри сылдыабыт. Училищега барыта 11 группа баар, 10 араас идэҕэ үөрэтэн таһаарабыт. 2005 сылга диэри үөрэтэритигэр аттестация барыһыт, свидетельствэ биэрбиттэрэ.

Былырын училищени 123 оҕо үөрэнэн бүтэрбитэ, онтон тоһуна кыһыл диплом ылбыта, 26 оҕо үрдэтиллибит разрядтамыттара. Үөрэҕи бүтэрбиттэри үлэнэн хааччыыһы 70,4 бырыһыанга тэннэстэ. Бүтэрбиттэртэн 7 оҕо салгыы үөрэххэ, ол иһигэр 4-дэ үрдүк үөрэххэ кирдилэр. Ханьнык идэлэри баһылаатылар дири буоллаха, 60 сварщик-суппар, 25 повар-кондитер, 25 тааһы быһааччы, 13 ЭВМ оператора буоллулар.

Быйлыгы үөрэх дьылыгар 125 үөрэнэччини ыларга дьэн госсаккаас баар, онтон 75-нэ орто үөрэх базатыгар, 50-на 9-с кылаас кэнниттэн буолуохтаах. Быйылгыттан элеваторнай, мукомольнай, крупяной уонна комбикормовой производство аппаратига дьэн сана идэҕэ үөрэтинни сағалыахпыт. Быйыл лицейскэй группалары тохтотупт, лицей буоллаһытына биридэ астарыахпыт дьэн былааннаахпыт.

Үөрэх хаачыстыбатын туһунан этэр буоллаха, сыл бастакы анарынаағы туругунан хаачыстыба 90 бырыһыанга тэннэстэ, 11 туйгун, 43 үчүгэй үөрэнэччи баар. Туйгуну үөрэнэччилэр 50 бырыһыан, үчүгэй үөрэнэччилэр 25 бырыһыан үрдэтиллибит стипендия ылаллар. Быйыл кыһыл дипломунан 11-12 оҕо бүтэриэх курдук. Үрдүк үөрэххэ 20 оҕону киллэрэр былааннаахпыт. Преподавателлэринэн, кадрдарынан доһору хааччылан оһоробут, сөптөөх дьон үлэһиттэр.

Быйлыгы сылга 300 тыһ. солк. суумалаах бордууксуяны онорон таһаарар былаан баар, матырыяалбыт арыһах, тааһы атылаһарга харчы наада, оҕолор онорон таһаарыт оһоһуктары ыалдыттарга сувенир быһыытынан бэлэхтээччибит, инникитин алмааһы кырыһылыр баға санаа баар, тэрилтэлэртэн, нэһилиэнньэттэн биһилэххэ таас көтөрдитигэр эһин сакаас ылабыт.

ҮЛЭНИ, ҮӨРЭБИ ДЬҮӨРЭЛИИЛЛЭР

Граф Биэргинэҕи социальной реабилитация училищета сылтан сыл айы сайдан, үөрэнэр оҕотун ахсаана эбиллэн, үөрэтэр идэлэрэ үксээн, тэһийэн иһэр. Бу училище туһунан директору үөрэтэр-производственной үлэҕэ солбуйааччы Егор Егорович Колесов уонна директору үөрэтэр-иһэр үлэҕэ солбуйааччы Оксана Вильгельмовна Бочирова маньнык кэпсэтилар:

Туспа тэрилтэ быһыытынан подсобнай хаһайыстыбалаахпыт. Түбэҕэ уонна Таастаахха 30-ча сылгылаахпыт, 20-чэ сибииньэни иитэн туруорабыт, элбэтэр бағалаахпыт. Оҕолор бэйэлэрэ лууктууллар, отоннууллар. Хортуоппуйу, хаппыстаны эмиэ бэйэбит үүнэрэбит, онон оҕолор остолобуойга бэйэбит хаһайыстыбабыт бордууксуятын сииллэр. Остолобуойга оҕолор күннэ үстэ бөсхө аһыыллар, ахсынныы ыйтан 8 инбэлит уонна хронической ыарыһылаах оҕо эби аһылык көрбүппүт.

Ово сыннаһалангын тэһийиҕэ үлэлэһэбит, ол курдук, сайын училище базатыгар доһуобуйа үлэ лааһырын тэһийэхтээхпит, онно ханна да барар сирэ суох оҕолор сылдыахтара, ким бағалаах эмиэ сылдыһа. Ол гынан баран төрөппүттэр сайын оҕолорун үлэлэтэр буолан училищега хааллара сатаабаттар, оннооһор профилакторийга ыппаттар. Лааһырга 25 оҕону сырытыннарар былааннаахпыт. Үлэлэрин хайыһыта араас буолуо. Кулун тутар ыйга департаментыт лааһыр боппуруоһугар семинар ытыахтаах. Былырын 4 оҕо «Алаас» профилакторийга сыннаһан кэллэ. «Отважный» дьэн спортивнай-үлэ лааһырыгар 11 оҕо сыннаһан кэллэ. Сорохтор сөбүлээн иккис сезонга хаалбыттара. Быйыл «Березовая роща» дьэн профилакторийы кытта дуоғабар түһэрсээри гынабыт.

Оҕолор бэрээдэктэрин көрөр-истэр, куттала суох буолууларын хааччылар сылтан милиция органнырын кытта былааннаахтык үлэлиибит. Бэсидэ бөҕө ааһылына, оҕолорго улахан болдомто уурулуна. Кураторбыт Эверстов С.И. биһигини кытта утумнаахтык үлэлэһэр. ДНД дьени тэһийбиппит, онно 11 оҕо кирибитэ, бэрээдэги арагаччылыыллар. Маны таһынан 6 общественной инспектор үлэлиир. ДНД-га кирибиттэр реидэлиилэр, уопсайдары кэрийэн, биэчэрдэргэ эһин дьуһурустуба олохтууллар.

Бары хайыһыта барытыгар—культураға, үөрэххэ ода. бэйэни салайыныыга 8 сэбизт

баар. Бэйэни салайыныы сэбизтин председателэ Ирина Хотеева оҕолору түмэн бу үлэни иһир-саралыыр, ыйга биридэ мероприятие ыыталлар.

Уопсай дьилэргэ эмиэ сэбизт дьэн баар, бу сэбизт бэрээдэги кэһээччилэри дьүүлүүр. Уопсайга 173 оҕо икки дьизэн тарғанан оһороллор, манна икки эдэр итээччи үлэлиир, маны таһынан быйылгыттан психолог штатын көрөн китти араас трениннэри, ыарахан иитиһээх оҕолорго бэсидэ, семинар ыытар. Училище соцпедагога Феоктистова Н.С. тулаайахтары кытта элбэх үлэни ыытар. Социальной реабилитация училищетын быһыытынан үөрэнэччилэргэ көмө бэрээдэгинэн тағас-сап түнэтэбит, ол курдук 59800 солк. тағас ылбыппыт, тулаайах оҕолорго 3322 солк. суумалаах тағас бэрилинэ, маны таһынан тулаайах оҕолорго баанга сөт астаран хас биридилэригэр 12-лии тыһ. солк. уурдарыппыт. Дьокуускай куоракка баар «Проджект Эйд Сибирь» дьэн гуманитарнай көмө киһнэ биһиэхэ бордуукта биридэ, онон бу тэрилтэҕэ махталбыт улахан.

Училище үөрэнэччилэрэ араас республикатаағы мероприятиеларга актыыбынайдык кытталлар, ол курдук, былырын Дьокуускайга оҕо саас дьыбарыһыгар «Чөл олоһу тал» дьэн конкурса инсценировканан кыттан 3 миэстэ ылбыттара. «21-с ыйаҕэ наркотига суох» дьэн конкурса Лена Ларионова плакат оһоһуутугар кыттан 3 миэстэни ылбыта. Онтон Александр Васильев СПИД-ы утары плакаттар конкурстарыгар кыттан видеоплеерынан нағараадаламыта. Оҕолор сыннаһан кэмнэригэр араас секцияларга, куруһуоктарга дьарыктаналлар, барыта 9 секция үлэлиир. Сотору кэмнэн 8 көрүнгэ зоналарынан спортивнай күрэхтэһии буолуохтаах, онно бэлэмнэнэ сылдыабыт. Бу кэннэ араас улуустаағы мероприятиеларга кытыахтаахпыт, онон үлэ-үөрэх дьүөрэлэһэн куэстүү оһурулар.

Кэпсэттэ В. РЫКУНОВА

Быйлыгы сыл Россияға, Саха сиригэр элбэх политической быһаарылардаах буолара күүтүмэр. Ол курдук Саха сирин Конституциятыгар элбэх уларытылар кириилэрин тула мөкүөрдэр салбаналлар. Аны республикабыт Президентин быйыл талыахтаахпыт. Ити боппуруостарга кэпсэти олунньу 17 күнүгэр буолбут төгүрүк оһуолга барда. Республика инники сайдыыта, нэһилиэнньэ общественной олоххо төһө актыыбынайдык кыттарыттан эмиэ улахан тутулуктаах. Общественнай тэрилтэлэр дьон граждандскэй позицияларын этэр усулуобуйаларын тэһийэ сатыахтаахпыт. Онон республика дьылаатын быһаарар боппуруостарга общественносте актыыбынайдык кыттары сөп.

Т.Д. РҮМЯНЦЕВ: Москвадан саба түһүү сағаланна. Биһигини губерния онорорго соруммуттар. Сирбит баайын былдыһары Конституциябыт 5-с ыстатыһын сотторору гыналлар. Муус устар 1 күнүгэр диэри сокуоннаргытын федеральнай сокуоннарга сөп түбэһиннэрин дьэн модьуйаллар. РФ Конституциятын уларытыыга эмиэ үлэ барар, оноуа Татарстан уонна Башкортостан анал үлэтин ылта оһороллор. Биһиги эмиэ кыттыахпыттын наада.

Маньнык уустук быһыыга-майгыга түмэр киһибиһитинэн М.Е. Николаев буолар.

Г.Н. ПОПОВ: Конституцияны көннөрүү уонна Президент быһыба бири кэмгэ бараллар. Ол үлэни Москва мөлтөх соғус туруктаах Алтай республикатыттан сағалаата.

Президент быһыбарыгар Тумусов иккис турга таһытаһына, арааһа, Артур Алексеев куолаһын киһиэхэ биэрэрэ буолуо. Төрү дьизэргит, Федот Семенович киһи экономической көрүүлэрин сэргээн турар.

В.А. КОЛЕСОВ: Аныгы Президент былааннаабыт, эрдэттэн соруммут үлэтин түмүктүүр 5 сыл хаалла. Инникитин республика баар буолар дуо дьэн толкуйданыахтаахпыт.

Д.Г. КОРЯКИН: Билигин биһиги соғотох чағылхай лидердээхпит, ону туоратар сатамат. Президент уонна Гос. Муньнык сыһыаннаһыыла уустуктардаах, киһини депутаттар оҕо курдук көрөллөр.

Г.Н. ПОПОВ: Республика фондларыгар сиртэн хостоммут баай-

«САХА СИРЭ, XXI ҮЙЭ, НОРУОТ, СОКУОН, БЫЛААС» (Төгүрүк оһуол тула)

тан киһирэ үбү Ил Түмэн депутаттарыгар хонтуруолаппат.

Итиникэ бэрт кыластык суруйдааха интэриһинэй кэпсэти буолла. Билигин дойду үрдүнэн бири тэн экономическэй, финансовай, правовай бэрээдэги олохтооботоһуна Кремль саға салалтата ону хаһан да ситиһиэ суоҕа. Маньнаах дьоммутун инникитин хайдах аһатабыт, таһыннарабыт дьэн боппуруос туруохтаах, ону ситиһэргэ федеральнай былаас туох эбэһинэстээһин, оттон республика салалтата тугу оноруохтааһын туһунан кэпсэтэн боломуочуулыгытын тыһырыахтаахпыт. Ол көннөрү федеративнай дуоғабардарга эрэ буолбакка, ону аһан конституционнай сокуоннарга кытта ыйылыахтаах. Төрү дьизэргит, биһиги саамай күндү баайытынан киһи буолар. Киһи туһугар күндү таас айыллар, сиртэн хостонор уонна атыыллар. Хотугу дойдуга оһорор киһини сөптөөх

үбүнэн-аһынан хааччылар эрэ буоллаһына биһиги аһыыр аспытын, күндү таһытын федеральнай бас билигэ биэриэхпитин сөп. Итиникэ Москва уонна регионнар икки өттүлэриттэн ыкса сибээстээх үлэ ытыгыллан наада. Дойду үбэ-аһа барыта киһинэнэн барар кэмгэр регионнары хайдах эби сайыннарыаха сөбүн туһунан федеральнай былаас эмиэ толкуйдуохтаах. Кыра да буоллар харчы саппааһа республикага хаалара сатанар, онтон эрэ билигин биһиги пенсионердарбытыгар хотугу коэффициеннары төлүүр кыахтаах оһоробут. Ол саппаас харчы хайа источниктан кэлиэхтээгин федеральнай сокуонунан быһаарарга үлэлиирбит ордук. Иккиннин, республика салалтата Москвадан хам баайыллар кэмгэр миэстэтигэр олохтоох бэйэни салайыныыга кирири боппуруоһа күрэйэн тахсар, оччоһуна оччо-бачча сир, эбиһи үһарчы республикага хаалыах курдук. Оттон сир баайа сир бири федеральнай бас билигэ хаалар. Оннук түбэлтэтигэр сир баайын

туһаныыга аренднай төлөбүр барыта федеральнай бюджеткэ барар. Оттон экономика атын салааларын сайыннарага үп-ас наадатыгар республика Москваға баайыллар. Оччотугар түмүккэ хотугу дойдуга киһи хайдах оһоруон сөбүй дьэн сирдээх боппуруос сир бири күүсэ туруохтаах. Маньнык булчуруудаах кэмгэ интернационалист Михаил Николаевка үчүгэй экономистар, финансистар, юристар наадалар. Буолаары туорар республика Президентин быһаарыгар компромат сориттэ сағаланнаһына омукутунан атааннаһыта таһыан сөп, ону таһаарымыаха наада. Сахалар аһыахпыт, онон атын норуттарга сөбүлэспит эрэ киһи кыайыан сөп, бири оннук кыах Николаев баар диэтэхпинэ сыһыспатым буолуо.

«Төгүрүк оһуол» кыттылаахтара улуус общественноһын муньыһын ыытар сөптөөһүн ыйдылар уонна нэһилиэнньэ санаата Ил Түмэнгэ, Президентгэ тийэрэ наадалааһын эттилар.

«Төгүрүк оһуолу» Саха сирин Конгреһын Намнаағы салаата тэрийдэ. Маньнык кэпсэтиилэр киһини тэриллэллэрэ, онно дьон актыыбынайдык кытталара туһалааға бэлиэтэнэ.

К. ЧЕРЕПАНОВ

НАМҢА — ААН ДОЙДУ РЕКОРДА!

(Ининн 1 стр. көр)

Семен Петрович бу триогу онгорорун туһунан аан бастан Нам селотун кырдыаҕа В.А. Алексеев уонна эдэр сааһыгтан мүлчүргэннээх сырылырга биригэ сылдыһыспыт, тэрийсипит Нам селотун дьаһалтатын баһылыга Д.П. Корякин билиһиннэрэн, ылыннарар тэрийбиттэрэ. Кинилэри тула түмсэн көмөлөспүт дьоннор элбэхтэр.

Триок Нам селотугар ыгыттылыбыт Дорубуйа национальнай күнүгэр аанна, аан дойдуга хатыламат триокч Гарри Гудини үйэтигэр сыаллаах ыгытылына. Манна Англиятан сылдар Сир шарын Арктической эргимтэтин туһунан киэнник тардыммыт сэдэх киингэлэр автордара, фотограф Александр Браун сырытта. Семен Петровичка бэйэтин тылбаасчытынаан хоно сытан көпсөттө, араас түгэннэр түһэриллибит видеосюжеттарын көрдө. Браун тылбаасчытынан биһиги бири дойдубулаахпыт Николай Антонович Гоголев кыһа Ольга Николаевна сылдыһта.

Күнүс 2 чаас. Нам оҕолоро сүрэхтээбит «Длинная» диэн күөлүрээ. Икки чардаат ойбон алларыллан бөлөм турар. Бастакы ойбон таһыгар хаарынан оҕоһуллубут тымныы оҕуһа сибдэтиэнэ күлтэйи тураа оҕоһуллубут. Хорсун бухатыыры оҕуһу икки муһуттан ылан агар аҕарын сөһүргөстөспүт, бири муһун тоһуптут. Көрбүт

дьон: «Тыйы, тоҕо бөрдэй», — диир сана аллайаллар. Триок туһунан көпсөһүн, реклама-лааһын суоҕун үрдүнэн «этэр-бэс радиота» обургу сыыскала суох үлэлиирэбит. Көрөөччү, үөһэ-аллара тыһааччы элбэх.

Бу быһылааннаах тэрээһин уратылары туохханы?

— Сарсыарда халлаан температурата - 38 кыраадыс этэ. Күнүс арыый сымнаабыта.

— Күөл муһун халыҥа 1 м. 30 см. этэ.

— Ойбоннор икки ардылары 20 м. усталаах.

— Муус анна хабыс-хаараҥа. Спортсмен икки хараһын хара таҥаһынан ыһылы баайан баран умсар.

— Муус анныгар уу температурата 0 кыраадыстан + 3 кыраадыска диэри халбаһыры.

— Кыратык да сыһа туттуу өлүүгө тэннээх.

— Бири да быһыһыры тэрийдэ, страховка диэн суох.

Санаан көрдөхкө киһи куйахата күүрэр дыалата. Арай муус анныгар кириэн баран хараҥа баайылыаах киһи хайысхатын сыһа түһэн иккис ойбонун булбатын. Эбэтэр муус ыһааччылар муһун тимирдэн баран спортсмен умсар хайысхатын бүөлээн кэбиспит буоллуннар. Онтон да атын «арай» элбэх буолуон сөп. Уу түгэйттэн муһунгар диэри 50-60 см. эрэ эбит. Сэмэн төһө да киппэ киһи буоллар унуоҕунан кыра

буолан кыбыллыбакка аастаҕа.

Сахалыы сиринэн табарыһа Николай Гурьев аал уот оттон, айбыт айыылартан көрдөһөн, айах тутан, сыт таһааран, арыһылаах ас буруотунан арчылаан быһылаанна аттанар алгыс тыһын эттэ.

Уһуһт Сэмэн бэйэтэ аанан-минээн илдэ сылдар баҕыйатын өрө уунан турукка кириэр хаһытын хаһытатат, бастакы ойбонго муус аннын диэки умсан малыс тыһан хаалар.

Кэтэстэххэ 20-чэ да сөкүүндэ уһун быһылыаах. Дьон ортотуттан ким эрэ ык-саабыт куолаһа: «мэлийдээ» диэбиттэ иһилиннэ. Ити икки ардыгар иккис чардаат ойбонун ортотуттан киһибит төбөтө биридэ күүрөс ғына түстэ. Уруй-уруй, ураа хаһыты өрө ыһыргытэ түстэ. Ол аата ким да, хаһан да, ханна да онорботох рекорднай албаһа мустубут дьон туоһутунан видеоҕа уһуллан, хаартыскаҕа түһэриллэн чахчыта чингэтилиннэ.

Сэмэн кэнниттэн кэлин кэмгэ чэбдик олох пропагандаһа, өрдөөтүгэн ыһа сыһыныах атаһын тарбахтарын суола хаардаах тэлгэһитигэр кэчигирээн дьону дикиртигэр дьарыктаах Гавриил Георгиевич Алексеев, 130 кг. ыйааһынаах мас тардыһытыгар республика ааттаахтарын кытта холоһор спорт мастастарыгар кандидат НПУ иккис курсун студена Александр Динешин буолан муустаах ойбонго сөтүөлээн биллиргэтиллэр, мустубут дьонго үтүө холобуру көрдөрдүлэр.


Англия фотограба аанаан-минээн араас аппараттары

нан уларыта сылдьан түһэрдэ, оннооҕор ити үлүгэрдээх быһылаантан тыһынаах ордон ойбонун булбут киһини бизэс хас мүнүүтэ тыһыны ойбонго сырытыннарда. Илиитигэр шампанскайдаах бытыылканы, бакаалы туттаран хаартыскаҕа түһэрдэ. Салгыы Кырдыаҕастар балаҕаннарыгар мустан кэпсэтии тэрилиннэ. Кэпсэтиигэ республикаҕа сана тэриллибит чөл олох департаменын директора Н.С. Сивцева, улус дьаһалтатын баһылыгын солбуйааччы э.т. Н.Х. Горохов, триок оҕоһуллубутун тэрээһинигэр кыттыстаахтар, бөчөөт үлэһиттэрэ сырыттылар, элбэҕи кэпсэтиллэр. Александр Браун көмүлүүк оҕоһити сыралдыһар иттэн, алгыс тылы истэн сана көрдөөһүнүгэр күүс күдэх ыһла. Удьуор уус Иван Кривошапкин мүлчүргэннээх айаннаргар илдэ сырыт дьон саха быһыччатын бэлэктээтэ.

Бу сурук автору видеоҕа устан, Сэмэн урукку триоктарынын эбэн чаас анардаах видеосюжеттары хомуйан бэлэмнээбиппин туттардым. Баҕар Семен Петрович - Уһуһт Сэмэн бу рекорд аан дойду рекордарын Гиннес кинигэтигэр кириригэр туоһу, туһа буолаарай диэн.

Нам олохтоохтору, уолгутунан Сэмэнинэн киэн туттар толору кыахтааххыт! Кэнники да сырылырыгар күүс-көмө, дурда-хааха буола туруохпут диэн эрэллээхпит.

Иннокентий КРИВОШАПКИН, РФ Журналистарын союһун чилиэнэ



Ахтар, таптыыр киһибитигэр, амаарах аҕабытыгар, эйэбэс эһээбитигэр **ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ АТЛАСОВКА** 70 сааһын туолар үөрүүлээх күнүнэн ис сүрэхтэн тахсар эҕэрдэ тылларын ыһтабыт!

Иитиллибит иэспитин төлөһөн, кырдыар сааскар күннээҕи кыһамныһан, эйэбэс сыһыанынан эрэ төгүрүүүөхпүт. Уһунук-уһунук олох, күнүгэ бүппүт түбүккүнэн, төрөппүт эрэ барыта бизэрт сылаас тыһыгынан араҥа чылаан улахан күүс-көмө буолаһын, ону сыаналыбыт, сүгүрүүэбит. Балдыма, үлэни өрө туптут, олоҕу кытта тэнгэ хаамсар тэтим-гини ыһыктыма.

Эҕэрдэни кытта оҕолоруг, сизинэриг: Хакалас Улахан-Ааньттан Карповтар, Дьокуускайтан Атласовтар, Намтан Атласовтар, Терезовтар, Тарабукина

Күндү таабытын, I Хомустаах олохтооҕун, тыһыл, үлэ ветеранын, удуус бочуоттаах гражданын **АТЛАСОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ** 70 сааскын туолар юбилейгын ис сүрэхтэн истинник эҕэрдэлибит!

Кырдыары-ыһадыры билбэккэ чэгиэн-чэбдик сылдьан өссө да сүбэлини-амалыы, көмөлөһө, үөрэ-көтө биһигини арчылыы сырыт!

Баҕарабыт Эйиэхэ күн сиригэр баар бары үчүгэйи!
Балтыһырыг Лена Кутукова, Зоя Бережнева дьыэ кэргэптэрэ

Дорогую подругу и коллегу **ПРОКОПЬЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ** поздравляем с юбилеем!
Мы Вам желаем здоровья и силы.
Чтоб все, что хотите всегда у Вас было,
Сколько прожило лет,
Мы не будем считать
Просто хочется Вам
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И множество лет
День рождения встречать!

Терентьева В.Н., Попова З.Д., Никитина Е.В., Омина Т.И., Таппырова Н.К., Кутаркина С.Е.

Олунньу 27 күнүгэр кизэ 17 ч. культура киинигэр Нам с. дьахталларын сэбиэтэ тэрийитинэн «Грация» доруобуйа кулууба үлэлиир. Баҕалаахтары кэлэн сыһынан бараргытыгар ыһырабыт. Массажист үлэлиир.

Олунньу 28 күнүгэр дьахтар сэбиэтэ тэрийитинэн киин библиотекаҕа 16 ч. сибэкки үүнэрээччилэргэ аналаах семинар ыһытылар. Актыбынай кыттыны ыларгытыгар ыһырабыт.

Нам селотун дьахталларын сэбиэтэ

САЙЫНАҔА СЫРЫТ — ОЛОХХУН СЭРГЭХСИТ

Бэйэтин тус олоҕор сана үтүө уларыһылытары киллэриэн, бу олоҕор сананы, дьобуну ситилиэн баҕалаах дьону Сайына — Клавдия Ильичина Максимова «Бэйэни салайыһы» уһуяаныгар ыһыгар. Уһуяан кулун тутар 19 күнүгэр НПУ спорт саалыгар ыһытылар. Уһуяанна 18-тан 55-гэр диэри саастаах дьон сылдьаллар, төлөбүрө 800 солк. Арай психиатрга учукка тура сылдьыбыт биэтэр билигин турар дьон уонна эпилепсиялээхтэр сылдьаллара көнүлүлэмтэ.

Сайына уһуяаныгар сылдьан баҕалаахтар манньык телефоннарын билсэргитигэр уонна суруттараргытыгар: 21-8-76 (кизэ өттүгэр).

КЭРИЭСТЭБИЛ

Нам с. олохтооҕо Петров Владимир Прокопьевич өлбүтэ бири сылын туолла. Киһи туһунан олоҕун, үлэтин сырдатан ааһарбыт сирдээх буолуо.

Киһи бэйэтэ Уус-Алдан улуһун Баатаҕай нэһилигиттэн төрүттээх. Үлэтин плотнигынан саҕалаабыта, тракторист-экскаваторщик буолта. 1974-76 сс. баһаары умумуорар этэрээккэ десантник-пожарнигынан үлэли сылдьан Намга көһөн кэлэн РСУ-га үлэтин саҕалаабыта, кэлин улуспо, пенсияга тахсан баран ЖКХ-га саночисткаҕа үлэлиир кэмигэр хайҕал грамоталардаах. Республикаҕа спорт 70 сылыннан юбилейнай знак бэриллибитэ.

Владимир Прокопьевич биригэ төрөбүт бырааттара, уолаттара, кийиттэрэ, аймактара

Эдэр саастаағы күндүтүк саньыр, убаастыыр дьүөгэбит Аммосова Любовь Семеновна уһун ыарыы кэнниттэн күн сириттэн биһиги кэккэби-

титтэн туораабытынан ис сүрэхпиттэн хомолтобутун киһи оҕолоругар Василий Федорович, Федор Федорович Посельскийдара, кыһыгар Надежда Федоровна, күтүөтэ Константин Григорьевич Москвитиннарга уонна сизинэригэр, бары чугас аймахтарыгар динир кутурбамытын биллэрэбит.

Любовь Семеновна сэрйи ыар сылларыгар уонна сэрйи кэнниттэн өр сылларга үтүө суобастаахтык биһиги улуспут оччотооҕу райпотребсоюз систематыгар: I Хомустаах насипотугар, кэлин райзаготхонтугарыгар ыстаарсай бухгалтерынан үлэлээн улус экономикага бөөргүүрүгэр биллэр-көстөр кылааты киллэрбитэ, ол туоһунан киһи 1947 с. «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 сс.» мэ-тээли ыһыта буолар.

Киһи сырдык кэриэһэ умнулуо суоҕа.

Тыһыл, үлэ ветеранына: Екатерина Васильева (Сивцева), Павла Луккина (Макарова), Анна Захарова

ыарахан күннэригэр Үөдэй нэһилигэни дьаһалтата, Нам улуһун пенсионнай сулуспаһын үлэһиттэрэ, бэйэм үлэлиир коллективым, почта начальнига Лиханова Н.Н., «Отор» б/х салайааччыта Егорова Н.Н., суоппардтар Эверстов А.Н., Ядрев А.Н., ийэбигин дойдугугар Уус-Алданга, тиэх суолугар атаараргытыгар күүс-көмө, тирэх, өйбүл буолбук кутугар ис сүрэхпиттэн махтанабыт.

Кыһамматы, кыһалҕалаары өрүү маньык өйүү сылдаргытыгар, тус олоххутугар дьобу-соргуну, үтүө до-руобуйаны, эһиэхэ хаһан да манньык ыар күннэр ааҕнаа-батыннар, этэнгэ олоҕун диэн алгыспытын аныбыт.

Кыһа, сизинэригэр

Күндү аҕабытын Гоголев Кузьма Алексеевичи тиэх суолугар атаарыыга көмөлөспүт Модут дьаһалта-тыгар, чуолаан Дьяконова Е.Н., Чирков С.И., буоругар, маһыгар көмөлөспүт бары бар дьоммутугар, Бөгүн дьаһалтатыгар, чуолаан Дьяконова С.Е., Кайгародов И.Н., Белолобская С.С. уонна үлэлиир коллективпар, чуолаан Руминова А.С., Вочкарева Р.И., Сивцева А.А., бары аймах-билэ дьом-мутугар, кэлэн тиэх суолугар атаарыыга күүс-көмө буол-лут, сүбэ-ама бизерон, ыар аһыыбытын үлэстэн мүлүрүшүт, амаара санаала-ах күндү дьоммутугар мах-талбытын тиэрдэбит. Эһиэхэ күн сиригэр киһиэхэ бэриллэр

олоххутугар дьобу-соргуну, үчүгэйи баҕарабыт, ыарыы ыалласпатын, тумуу тумна көтүтүн диэн алгыс тылы этэн туран ыстаал курдук бөҕө до-руобуйаны, үлэһитигэр сити-һиллэри эһиги дьыэ кэргэнгэ бу сана үүммүт үйэҕэ туох баар кэрэни, аны да дьонго туһалыы, иллээх истиг тап-талаах олоҕу күндүтүк са-һыгар аймах-билэ дьоммуту-гар, табаарстарытыгар, доҕотторбутугар «Энсиэли» хаһыат нөҕүө махталбытын тиэрдэбит.

Кэргэнэ, кыһа, күтүөтэ, сизинэригэр, балыстара, бырааттара

Күндү кэргэммин, аҕабы-тын Эверстов Василий Петровиһи күн сириттэн сүтэр-бит ыар күннэригэр куту-рбаммытын тэнгэ үлэстибит, тиэх суолугар атаараргытыгар көмөлөспүт, сүбэ-ама, өйбүл буоллут чу-гас аймахтарытыгар, Хатын Арыы дьаһалтатын баһылыгар Кутаркин В.Г., биригэ үөрэммит табаарста-рыгар, чугас доҕотторугар, ыалларбытыгар Александра, Иван Сивцевтэргэ, табаары-старбытыгар Тамара, Петр Сивцевтэргэ, убайын Эвер-стов С.П. дьыэ кэргэнгэр, кырдыаҕа тааһыгар Сивцев Ньюкулайга барҕа махталбы-тын тиэрдэбит.

Эһиэхэ бука барыгытыгар олоххутугар, үлэһитигэр сити-һиллэри, чэгиэн-чэбдик дору-убуйаны, сир үрдүгэр баар бары кэрэни, уһун дьоллоох олоҕу баҕарабыт.

Кэргэнэ, оҕолор

МАХТАЛЛАР

Выражаем искреннюю благодарность коллективу почты, комбанка, «Энергосбыт», МУП «Намулуснаб», подругам и знакомым за неоценимую помощь и участие в организации похорон любимой мамы, бабушки Верблюковой Марии Петровны. Низкий поклон, счастья, здоровья, благополучия вашим

родным и близким.
Дочь, зять, внуки

Киһи олоҕор ыар сүтүк, хомойуох иһин, биридэ эрэ кэлбэт. Аҕыах хонуктааһыта орто дойдуттан күн күбэй ийэбин, эйэбэс эбэбит Мария Константиновна Ильина ыарахан ыарыгыттан күн сириттэн өлөн туораата. Бу

ло то оонньоно, кыайылыахтары «Сыркылар» анал бириэстэ күүгэр. Сьаната 10 солк.

4. Маассабай ооньуулар.

Буолар сирэ: «Сардана» кинотеатр. Кулун тутар 3 күнэ, күнүс 2 чааска. Нам селотун инбалииттэрин, актыыбынай кыттыны ыларгытыгар.

«Сыркы» түмсүүсэбизэ

Улуустаағы кин балыһа администрацията, профсоюзнай тэриэтэ, Нам туберкулезнай диспансер медсестрагыр Корякина Галина Николаевна уонна киһи дьыэ кэргэтигэр тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ ССРС доруобуйа харыстабылын туйгуна, үлэ, тыл ветерана, Нам улуһун бочуоттаах гражданын **КОРЯКИНА** Нина Гаврильевна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн динир кутурбаммытын тиэрдэллэр.

Улуустаағы родильнай отделение коллектива, өр сылларга акушерка-нан үлэһит Корякина Галина Николаевна уонна киһи дьыэ кэргэтигэр тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ, хос эбэлэр ССРС доруобуйа харыстабылын туйгуна, үлэ, тыл ветерана, Нам оройуонун бочуоттаах гражданын **КОРЯКИНА** Нина Гаврильевна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн динир кутурбаммытын тиэрдэллэр.

Улуустаағы санэпидчадзор коллектива үлэ уонна тыл ветерана, улус бочуоттаах киһитэ, ССРС доруобуйатын харыстабылын туйгуна, улуска сэллик ыарытын утары үлэ бастакы тэрийэччигэ **КОРЯКИНА** Нина Гаврильевна ыалдан өлбүтүнэн оҕолоругар, сизинэригэр, аймахтарыгар динир кутурбамын тиэрдэр.

Улуустаағы кин балыһа администрацията, профсоюзнай тэриэтэ, Нам туберкулезнай диспансер медсестрагыр Корякина Галина Николаевна уонна киһи дьыэ кэргэтигэр тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ ССРС доруобуйа харыстабылын туйгуна, үлэ, тыл ветерана, Нам улуһун бочуоттаах гражданын **КОРЯКИНА** Нина Гаврильевна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн динир кутурбаммытын тиэрдэллэр.

Выражаем глубокое соболезнование однокурснику Афанасьеву Любому Михайловичу по поводу скоростной кончины горячо любимой жены **АФАНАСЬЕВОЙ (Жирковой) Елены Руслановны.** Выпускники 511 гр. НУСР 2000 г., мастер группы

Администрация, профком, педагогическая и учащиеся Намского училища социальной реабилитации выражают глубокое соболезнование работнику училища Никифоровой Светлане Алексеевне, родным и близким по поводу скоростной кончины горячо любимой племянницы, выпускницы Намского училища социальной реабилитации 2000 г. **АФАНАСЬЕВОЙ (Жирковой) Елены Руслановны.**

Выражаем глубокое соболезнование нашему выпускнику 2000 г. Афанасьеву Любому Михайловичу по поводу скоростной кончины любимой жены **АФАНАСЬЕВОЙ (Жирковой) Елены Руслановны.** Педагогическая и учащиеся Намского училища социальной реабилитации

Нам селотун инбалииттэрин «Сыркы» түмсүүтэ Аан дойду дьахталларын күнүгэр аанан сыһынаан бырааһынныгар ыһыгар

Программа:
1. Эҕэрдэ концерт
2. Дьыэ кэргэн конкурса
3. Сыһынаанна. Кыттын! Бу күн эһиэхэ аанан спорт-

ло то оонньоно, кыайылыахтары «Сыркылар» анал бириэстэ күүгэр. Сьаната 10 солк.

4. Маассабай ооньуулар.

Буолар сирэ: «Сардана» кинотеатр. Кулун тутар 3 күнэ, күнүс 2 чааска. Нам селотун инбалииттэрин, актыыбынай кыттыны ыларгытыгар.

«Сыркы» түмсүүсэбизэ

Улуустаағы санэпидчадзор коллектива үлэ уонна тыл ветерана, улус бочуоттаах киһитэ, ССРС доруобуйатын харыстабылын туйгуна, улуска сэллик ыарытын утары үлэ бастакы тэрийэччигэ **КОРЯКИНА** Нина Гаврильевна ыалдан өлбүтүнэн оҕолоругар, сизинэригэр, аймахтарыгар динир кутурбамын тиэрдэр.

РЕДАКТОР В.Г.КАСЬЯНОВ

ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21496; ; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; редакционной издательской система — 21141

Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улуһун дьаһалтата, редакция коллектива. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуһууну хонтуруоллуур уонна регистрациялар РФ бэчээккэ Госкомитетын СР региональной управлениетыгар регистраци- яламмыт нүөмэрэ — Я 0085.

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэтигин, дьыэбит аадырыһын чопчу ыйыг.
Автор этэрэ хаһыат санаатыннын мэлдьи бири буолбат.

“ЭНСИЭЛИ” - Нам улуунун хаһыата.
678380, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай ул. 1.
E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

Талыһына уонна таһылына “Энсиэли” хаһыат редакциянай-издательскай систематыгар.
Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэннэ, Орджоникидзе ул. 38.
Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бөчөөт. лисс.
Индексэ — 54889. Тираһа — 2611
Бэчээккэ илии баттанна — 12.00 ч. 26.02. 2001
Сахаһын №-рэ — 23